

I Z V J E Š T A J
ODBORA ZA PLANIRANJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENU
DJELATNOST SKUPŠTINE OPŠTINE HERCEG NOVI

Odbor za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost Skupštine opštine Herceg Novi održao je 29.09.2020.godine sjednicu kojoj su prisustvovali predsjednik Odbora Jovan Subotić i članovi Vladimir Marjanović i Tatjana Fanfani, a odsutni su Miloš Bigović i Slobodan Radović, te shodno članu 22 Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine Herceg Novi, zauzeo sledeće

S T A V O V E

1. Odbor za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – opštinskog puta na Luštici, stavi u skupštinsku proceduru.
2. Odbor za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – infrastrukturnog objekta radi regulacije dijela bujičnog potoka Nemila na potezu kružnog toka u Meljinama, stavi u skupštinsku proceduru.
3. Odbor za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – opštinskog puta sa pratećim objektima na graničnom prelazu „Kobila“, stavi u skupštinsku proceduru.
4. Odbor za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV kablovskog voda i optičkog kabla od TS 10/0,4 kV Kameno do novog UZ stuba, stavi u skupštinsku proceduru.
5. Odbor za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – lokalne saobraćajnice na Luštici, stavi u skupštinsku proceduru.
6. Odbor za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacionog kolektora u Đenovićima, stavi u skupštinsku proceduru.

7. Odbor za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju objekta od opšteg interesa – saobraćajnice sekundarne putne mreže za potrebe buduće Gradske autobuske stanice u naselju Igalo-Bare, stavi u skupštinsku proceduru.
8. Odbor za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o izmjeni Odluke o građenju, postavljanju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG-opštinski propisi“ broj:45/15), stavi u skupštinsku proceduru.
9. Odbor za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Herceg Novi za period od 2019. do 2024.godine („Sl.list CG-opštinski propisi“ br.22/19), stavi u skupštinsku proceduru.
10. Odbor za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da, Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut „Parking servisa Herceg Novi“ DOO Herceg Novi broj 03-1-1082/2020 od 28.08.2020.godine stavi u skupštinsku proceduru.
11. Odbor za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Izvještaj o radu „Parking servis Herceg Novi“ DOO Herceg Novi za 2019.godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019.godinu, stavi u skupštinsku proceduru.
12. Odbor za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Izvještaj o radu „Čistoća“ DOO Herceg Novi za 2019.godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019.godinu, stavi u skupštinsku proceduru.
13. Odbor za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Izvještaj o radu „Komunalno stambeno“ DOO Herceg Novi za 2019.godine sa Finansijskim izvještajem za 2019.godinu, stavi u skupštinsku proceduru.
14. Odbor za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Izvještaj o radu „Vodacom“ za 2019.godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019.godinu, stavi u skupštinsku proceduru.

PREDSJEDNIK
Jovan Subotić,s.r.